


## BILTEN ZA PRAĆENJE SUŠE PRELIMINARNA ANALIZA

Juli mjesec karakterisali su švrlo topliõ uslovi u ve em dijelu Crne Gore, šekstremno topliõ u oblasti Podgorice, Herceg Novog i Budve, dok je u oblasti Berana bilo štoploõ (<http://www.meteo.co.me/page.php?id=42>).

Na osnovu kombinovanog indeksa su-e koji integri-e anomalije padavina, vlawfnosti tla i satelitska osmatranja stanja vegetacije, proizilazi da je deficit padavina bio pra en negativnim anomalijama vlawfnosti tla, -to se odrazilo i na stanje vegetacije u oblasti Zetske ravnice, oblasti Cetinja, Nik-i a i primorja (Herceg Novi, Kotor i Budva). Povr-inski vodni bilans je bio u kategoriji šsu-noõ, slika 1.



Slika 1. Kombinovani indeks su-e 21.07.2022. godine - slika lijevo; povr-inski vodni bilans ó slika desno (izvor: [www.droughtwatch.eu](http://www.droughtwatch.eu))

---

### STANDARDIZOVANI INDEKS PADAVINA

---

#### *SPI 3 analiza akumuliranih padavina tokom 3 prethodna mjeseca*

**PODGORICA:** Vi-emjese na poljoprivredna su-a je nastavljena tokom juna i jula. Samo za kratko, u tre oj dekadi juna, njen intenzitet je oslabio (SPI3 od 0 do -1), da bi ve tokom jula vrijednosti SPI3 iznosile izme u -2 i -3 i bilo je **ekstremno sušno**.



## Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore

**PLJEVLJA:** U Pljevljima tokom juna i jula nije došlo do razvoja poljoprivredne suše, na šta ukazuju vrijednosti SPI3 koje su većinom iznosile od 0 do +1, pa se uslovi vlažnosti mogu opisati kao **normalni**

**BAR:** U Baru je višemjese na poljoprivredna suša nastavljena tokom juna i jula. Krajem juna je došlo do kratkotrajnog smanjenja njene jačine, SPI3 0,99, da bi se tokom jula opet pojačala i vrijednosti SPI3 su većinom iznosile između -1,5 i -2, **vrlo sušno**.

**NIKŠIĆ:** Poljoprivredna suša je nastavljena tokom juna i jula. U julu je dobila na intenzitetu, SPI3 je većinom imao vrijednosti od -1,5 do -2 (**vrlo sušno**), sa tendencijom daljeg pojačavanja a krajem jula SPI3 -2 (ekstremno sušno)

**CETINJE:** Poljoprivredna suša koja je u maju počela da se razvija tokom juna je zaustavljena, SPI3 od 0 do +1, međutim zbog izostanka padavina u julu došlo je do njenog intenzivnog razvoja, vrijednosti SPI3 većinom su iznosile od -1 do -1,5, **umjereno sušno**

**KOLAŠIN:** Poljoprivredna suša je nastavljena tokom juna i jula. Do polovine jula bila je uglavnom **umjerena**, SPI3 do -1,5, da bi do kraja jula dobila na intenzitetu i bila vrlo jaka, SPI3 do -2.

### *SPI 9 analiza akumuliranih padavina tokom 9 prethodnih mjeseci*

**PODGORICA:** na području Podgorice je bez prekida prisutna višemjese na (od prošle jeseni) hidrološka suša. SPI9 je tokom jula imao vrijednosti od -1 do -1,5, **umjerena suša**

**PLJEVLJA :** na području Pljevalja nije bilo razvoja hidrološke suše. Tokom jula vrijednosti SPI9 su iznosile od 0 do +1 a **normalno vlažno**

**BAR:** **hidrološka suša** traje od prošle jeseni. SPI9 je u julu imao vrijednosti od -1 do -1,5 a **umjerena suša**

**NIKŠIĆ :** **hidrološka suša** traje bez prekida od prošle jeseni. Vrijednosti SPI9 su većim dijelom jula iznosile između -1 i -1,5 a **umjerena suša**

**CETINJE:** **hidrološka suša**, uglavnom slaba, prisutna od prošle jeseni, nastavljena je i tokom jula. Vrijednosti SPI9 su iznosile između 0 i -1 a **normalno sušno**

**KOLAŠIN:** **hidrološka suša** traje od jeseni prošle godine. Tokom juna i jula je nastavljena, Vrijednosti SPI9 u julu su iznosile od -1 do -1,5 a **umjereno sušno**.


---

*SATELITSKA OSMATRANJA STANJA VEGETACIJE*

---

Na osnovu satelitskog pra enja stanja vegetacije u oblasti ðPlantafloä u Podgorici, vegetacija se zbog su-e sporo razvijala od marta do aprila i bila je ispod normalnih vrijednosti. Do po etka maja su se uslovi popravili i dostigli maksimum tokom maja, –to je ne–to kasnije od normalnog.

Me utim, tokom juna, oluja pra ena gradom i jakim ki-om je napravila ogromne –tete poljoprivredi, naro ito vo arstvu i vinogradarstvu u ovoj oblasti za koju se radi daljinski monitoring. Pored toga, nagli porast minimalnih dnevnih temperatura u tre oj dekadi **juna** naro ito u Zetskoj ravnici i visoke maksimalne temperature (u opsjegu od 10% najve ih) uticale su da nivo vegetacionog pokriva a bude ispod prosijeka i ostane takvo i tokom jula.



(Izvor: Centar za upravljanje su-om u jugoisto noj Evropi ó DMCSEE, [www.dmcsee.org](http://www.dmcsee.org))

### Odsjek za primijenjenu meteorologiju i klimatske promjene

Izve-taj pripremili : Mirjana Ivanov, Nata-a Paffin, Tonka Ku , Drljevi Mira-